حزب و کۆمەڵگا یان حزب و هێشتنەوەی جیاوازی چینایەتی

بژار

بەشی چوارەم

لە دوایین دوو دێڕی لاپەڕە 6دا دەڵێت : (یەکەمین پرسیار ئەوەیە : میکانیزمە کۆمەڵایەتییەکانی بە دەست هێنانی دەسەلات , میکانیزمەکانی بەهێز بوون و سەرکەوتن لە قەڵەمڕەوی سیاسیدا , لە کۆمەڵگای هاوچەرخدا چییە ؟) .

بەجیا لەوەی کە ناچێتە سەر ڕوون کردنەوەی ئەو میکانیزمانە و گرێ دانەوەی چینایەتییان لەگەڵ یەکتری و کاری تەشکیلاتیدا , خودی چینی کرێکاریش لەو بێنەوبەرەیەدا لە سەر مەسەلەی دەسەلات , کار و دەور و ئەنجام گیرییەکەی بزرە . میکانیزمە کۆمەڵایەتییەکانی بەهێز بوون و سەرکەوتن , دەبێت لە مێژووی خەباتی کرێکاران و ڕوو بە ڕوو بوونەوەی ئێستایان , بە ئاستە سەراسەری و جیهانییەکانیانەوە , شوێن پێیان هەڵبگیرێت . دەبێت بە پەیوەند بە خودی چینەکەوە " واتە چینی کرێکار " پێناسە سیاسی و کۆمەڵایەتییەکانیان بکرێت . باس کردن لە میکانیزمە کۆمەڵایەتییەکان و کاری تەشکیلاتی حزبێك , پێکەوە و بەجیا لە هەموو ڕۆژەی هەمەلایەنەی کێشمەکێشە چینایەتییەکان و پاشکۆ بوونی حزب بۆ چینی کرێکار , باسێکی سەروچینایەتی و نامۆ بە بزووتنەوە کۆمەڵایەتییەکان دەردەچێت . یەکێك لە گرفتە سەرەکییەکانی میتۆدەکەی هاوڕێ مەنسور دەگەڕێتەوە بۆ بەکار نەهێنانی دایلەکتیك وەکو زانستی بزووتنەوە " حەرەکە " . پەی نەبردنە بە مامەڵە کردن لەگەڵ ئەم زانستەدا " دایلەکتیك " لە مەیدانەکانی خەباتی سیاسیدا .

ئاوێتە نەکردنیەتی بە پرۆسەیەکەوە کە لە پێناوی وەرگرتنی دەسەلاتدایە . دایلەکتیك کە بەشی دووەم و تەواوکەری ماتەریالیزمە , لە ناو خودی ئەو ماتەریالیزمەدا زانستی گۆڕان و پەرەسەندنە . ئەم زانستە بەجیا لەوەی کە زانستی یاساکانی بزووتنەوەیە لە سروشتدا و لەوێشەوە دەبێتە زانستی گۆڕان و پەرەسەندن " هەموو گۆڕان و پەرەسەندنێك دەرئەنجامی بزووتنەوە ناوەکییەکانی دیاردەکانە " , لە سەر ئاستی کۆمەڵگاش هەمان ڕۆڵ و هەمان ڕێگا دەبینێت و دەگرێتە بەر . یەکێك لە توخمە بنچینەییەکانی دایلەکتیك لە سەر ئاستی کۆمەڵگا , بەرژەوەندی سەرجەم مرۆڤایەتی یە لە قۆناغە جۆربەجۆرەکانی ژیانی کۆمەڵگادا " زانستی گۆڕان و پەرەسەندن لە سەر ئاستی کۆمەڵگا لێرەوە مانای مادیی پەیدا دەکات " . لە کۆمەڵگای چینایەتیدا بەرژەوەندییە گشتییەکانی مرۆڤایەتی بە پەیوەند بە چەوساوەکانەوە لە هەر قۆناغێکی دیاری کراودا لێك دەدرێتەوە . واتە بەرژەوەندییەکانی چەوساوەکانی هەر کۆمەڵگایەك لە هەر قۆناغێکی تایبەتیدا و بە پەیوەست بە ڕوخسارە جیهانییەکەیەوە دەبێتە نوێنەری بەرژەوەندییەکانی سەرجەم مرۆڤایەتی لەو کات و شوێنەدا . لە بواری سیاسەت و بەدەست هێنانی دەسەلاتدا دەبێت لە سەر بناغەی بەرژەوەندییەکانی سەرجەم مرۆڤایەتییەوە , تیۆری بۆ دابڕێژرێت و لەوێشەوە پراکتیزە بکرێت . بەلام بەرژەوەندییەکانی سەرجەم مرۆڤایەتی , بێ هەبوونی مافە ڕەواکانی تاکە کەس و بەرجەستە بوونەوەی ئەو مافانە لە ئازادی و یەکسانی هەمەلایەنەدا , بە کردەوە وەلا دەنرێت و پێشێل دەکرێت . کەواتە بزاوتن " جوولانەوە , حەرەکە " بۆ وەرگرتنی دەسەلاتی سیاسی لە خەباتی چینایەتیدا , لە بە فەرمی ناسینی ئازادی و یەکسانییەوە دەست پێدەکات . هەڵگرتن و پیادە کردنی دایلەکتیك لەسەر ئاستی تاکەکان و کۆمەلانی خەڵك و چینەکان و سەرجەم کۆمەڵگا , لەو بە فەرمی ناسینی ئازادی و یەکسانی یەوە پێناسە دەکرێت . دابڕینی کاری تەشکیلاتی لە بەرژەوەندییەکانی مرۆڤایەتی , دابڕینی سیمای نێونەتەوەیی " ئینتەرناسیۆنال " و کرێکارانەیە لەو تەشکیلاتەدا . هەموو بزاوتنێك چ لە مەیدانی سروشتدا بێت یان لە مەیدانی فکر و کۆمەڵگادا بێت , دەبێت ئاراستەکەی یان ئاراستەکانی بدۆزرێتەوە . ئەگەر بزاوتێك " حەرەکەیەك " کۆمەڵێك ئاراستەی جۆراوجۆر

له ماوه جیاوازەکاندا و به پێی هاتنەوەی لەگەڵ سیستمی کار کردنیدا بۆ گەیشتن به ئەنجامێك ,, به خۆوه بگرێت , وورده وورده و به پێی چوونه پێشەوەی بزاوتەکه " جووڵانەوەکه " له ئاراستەیەکی گشتیدا گەڵاڵه دەبن . بزووتنەوەیەکی کۆمەڵایەتیش له سەر ئاستی ململانێ چینایەتییەکان و کۆمەڵگاکه و هەموو مرۆڤایەتی پێکەوه چەند ئاراستەی جۆراوجۆر به پێی ماوه جیاوازەکان به خۆیەوه بگرێت , له دوایيدا تایبەتمەندییەکی ناوکۆیی و ناوخۆیی که زاڵه به سەر ئەو ئاراستانەدا و لەگەڵ یەکدا کۆیان دەکاتەوه , گەڵاڵه بوونیانه له ئاراستەیەکی گشتیدا که ئەویش ئاراستەی ڕزگار بوونی مرۆڤایەتی یه . تەنانەت ئەگەر له ڕوانگەی ناوەندێتیشەوه " سێنترالیزم , مەرکەزیەت " سەیری خەباتی چینایەتی کۆمۆنیستەکان بکەین , هەر دەگەینەوه به فەرمی ناسینی بەرژەوەندییەکانی مرۆڤایەتی که له ڕزگار بوونیدا بەرجەسته دەبێتەوه . ئەگەر ناوەندێتی وەکو یەکێك له یاساکانی بزووتنەوه له سروشتدا بوونی خۆی سەلماندووه و لەوێشەوه گوێزراوەتەوه بۆ زانستی دایلەکتیك و یەکێك له پایەکانی پێك دەهێنێت , دەبێت سەبارەت به خەباتی چینایەتی , با ڕاگوزاریانەش بێت , ئاوڕێکی هەر لێبدەینەوه . ناوەندێتی بریتییه له تەوەره بەستنی دەرەوه به دەوری ناوەوەدا " مەبەست له بەشەکانی دەرەوەی ناوکی دیاردەکەیه , واته هەموو ئەو بەشانەی _ بەڵام بەجیا له ناوك _ که دیاردەکەیان لێ پێك دێت " . له خانەی لەشی مرۆڤدا , ناوك به شێوەیەکی بنەڕەتی بریتییه له 23 جووت کرۆمۆسۆم که " دی ئێن ئەی " یان به جیناتەکانەوه لەخۆ گرتووه . وه دیوارێکی تەنك که به دەوری ناوکدایه و بەشێکه له پێناسەی ناوك , له بەشەکانی تری خانه که هەموویان پێکەوه به سایتۆپلازم ناسراون , جیا دەکاتەوه . ناوك له خانەدا هەرچەنده جۆرێکه له ناوەندێتی , بەڵام مەسەلەکەی بۆ دەسەڵات ڕاگەیشتن نییه به سەر سایتۆپلازمدا , بەڵکو بۆ پاراستنی یەکیەتی خانەیه به هەردوو بەشەکانیەوه . له ڕاستیدا " دی ئێن ئەی " له ڕێگەی تەتەرەکەیەوه که به" ئار ئێن ئەی " ناسراوه وه له ڕێگەی ئەو کۆته 64 پیتەیەوه که دەیدات به تەتەرەکەی بۆ دروست کردنی پرۆتێنەکان له ناو سایتۆپلازمدا , دەسەڵاتی خۆی به سەر خانەدا ڕاناکێشێت بەڵکو ئەو هەڵسووڕانه بۆ یەکخستنی بەشەکانی خانەیه لەگەڵ یەکتریدا . بۆ پاراستنی ئازادی هەڵسووڕانی تەنۆلکەکانی وەك ڕایبۆسۆم و میتاکۆندریا و تەنی کۆلجیی و هتده . بۆ هەڵسانه به ئەرکێك که مانەوەی ئازادانەی هەموویانی لەگەڵ یەکدا پێوه بەنده . ئەم ناوەندێتی یه له ناو ئەتۆمیشدا هەر وا دەکەوێتەوه . یانی ناوکی ئەتۆم که له پرۆتۆن و نیوترۆن پێك هاتووه بۆ دەسەڵات ڕاگەیشتنیان به سەر ئەلیکترۆنەکان و مەدارەکانیان و بزاوتنەکانیاندا نییه له پێناوی مانەوەی خۆیاندا . بەڵکو جووڵانەوه " حەرەکه " ی گەردیلەکان و ئاراسته جیاوازەکانیان و پەیوەندییەکانیان لەگەڵ یەکتریدا , له ژێر ڕکێفی کۆمەڵێك یاسادا بەڕێوه دەچن . ڕاسته ئەگەر نیوترۆنەکان نەبن , ئەلیکترۆنەکان و پرۆتێنەکان , له بەر ئەوەی نێگەتیڤ و پۆزەتیڤن , یەکدەگرن ,, بەڵام نیوترۆنەکان له لایەکەوه تەنیا بەشێکن له ناوك و له لایەکی تریشەوه هەر یەکێك له خۆیان " واته هەر نیوترۆنێك " له ناوەوەدا خاوەنی سووڕانەوەی دوو بارگەی پۆزەتیڤ و نێگەتیڤن به ئاراستەی پێچەوانه به یەکتری . وه نهێنی بێ بارگه بوونی نیوترۆنەکان له بوونی ئەم دوو بارگه دژ به یەکەدایه . وه هەر به هۆی سووڕانەوەی ئەم دوو بارگه دژ به یەکەوەیه که دوو ئاراستەی پێچەوانه به یەکتری وەردەگرن و دەتوانن وەکو هێزێکی گەوره ئەتۆم له تیاچوون بپارێزن " واته نەهێڵن پرۆتێنەکان به هێزی پاڵنانیانەوه به یکتری له ناوك دەربپەڕن و لەگەڵ ئەلیکترۆنەکاندا بچن به ناو یەکتریدا " . مەبەستم له هێنانەوەی ئەم دوو نموونەیه پیشاندانی دەوری ناوەندێتی یه له پاراستنی یەکیەتی دیاردەکەدا . ئەم ناوەندێتییانه نەك ڕێگەیان له ئازادی توخمەکان نەگرتووه , بەڵکو زەمینەی هەڵسووڕانی ئازادییان بۆ فەراهەم کردووه . له ناو کۆمەڵگاشدا ناوەندێتی دەبێت بەو مانایه بێت که ئازادی هەڵسووڕانی تاك له پێناوی بەرژەوەندی گشتیدا فەراهەم بکات . بەڵام بەرژەوەندی گشتی , بەرژەوەندی کۆی تاکەکان هەموویەتی . کەواته پاراستنی بەرژەوەندی تاکەکان له ناو خودی بەرژەوەندییه گشتییەکەدایه . کەواته پاراستنی بەرژەوەندییه تاکەکان ئەسڵه " بەو هۆیەوه که گشت له کۆی تاك پێکهاتووه و تاکیش له گشتدا خۆی بۆ نادۆزرێتەوه ئەگەر گشت له خزمەتی تاکدا نەبێت " نەك بەرژەوەندییه گشتییەکه . بەڵام

پاراستنی بەرژەوەندی تاك تەنیا بە پێوەند بە پاراستنی بەرژەوەندی گشتییەوە دەپارێزرێت . کەواتە دەوری ناوەندێتی لە سەر ئاستی کۆمەڵگا بریتییە لە پیادە کردنی زانستی پەیوەندییەکانی تاك و گشت . لە سەر ئاستی تەشکیلاتیش هەروا دەکەوێتەوە . دۆزینەوەی پەیوەندییەکانی نێوان تاك و گشت لە ناو خودی تەشکیلات و چینی کرێکار و کۆمەڵگا و مرۆڤایەتی , بۆ خۆی پیادە کردنی زانستی دایلەکتیکە . ملکەچ بوونی تاك بۆ گشت لە پێناوی تاك دایە نەك لە پێناوی گشت دا . گرفتی کۆمەڵگای سەرمایەداری ئەوە نییە کە بەرژەوەندی تاکی تیا پارێزراوە , بەڵکو گرفتەکە ئەوەیە کە بەرژەوەندی تاکی تیا نەپارێزراوە . پاراستنی بەرژەوەندی تاك بە مانا فەلسەفییەکەی پاراستنی بەرژەوەندی بەشێکیان نییە لە بەرانبەر بەشێکی تریاندا , بەڵکو پاراستنی بەرژەوەندی هەموو یەکێکیانە بە بێ جیاوازی . بەرژەوەندی هەموو تاکەکانیش بە بێ جیاوازی لە گشتی کردنەوەی موڵکایەتی تایبەتییەوە نەبێت نایەتە دی . لە بەرژەوەندی تاکەوە خزمەت بە تاك ناکرێت , لە بەرژەوەندی گشتەوە خزمەت بە تاك دەکرێت . دابڕینی تاك لە گشت , دابڕینی یەکسانییە لە تاکەکان . کەواتە هەموو پەیوەست بوونێك بە بەرژەوەندی گشتییەوە لە پێناوی خزمەت کردن بە تاکدایە . ئەگەر ئێستا بڕوانینە تەشکیلاتەکان ئایا پیادە بوونی ئەم یاسایە لە ناویاندا دەبینین ؟ بێگومان نەء . حزبەکان کە سیستمی دابەش بوونی کار تیایاندا لە سەر بناغەی ناوەندێتی سەرەوەیە , بنەماکانی کار کردنی تاك بۆ گشت لە پێناوی تاکدا بەرقەرار نییە تیایدا . بنەماکانی کۆمەڵگای سەرمایەداری کە چەوساندنەوەی زۆرینەیە لە پێناوی کەمینەدا , لە ناو حزبەکانی بە ناو بزووتنەوەی کۆمۆنیستیدا جێگیر بووە . ملکەچی زۆرینە کە ئەندامانن بە ناوی خەباتی چینایەتییەوە بۆ ڕزگار بوونی کۆمەڵگا , لە پێناوی کەمینەدایە کە ڕابەرایەتین . ئەم ناوەندە تەشکیلاتییە لە حزبەکاندا لە پێناوی زەمینە ساز بووندا نییە بۆ هەڵسووڕانی ئازادانەی توخمەکانی دەرەوەی ناوەندەکە . لە پێناوی پاراستنی یەکیەتییەکی ئازادانەی بەشەکانی تەشکیلاتەکاندا نییە . لە پێناوی بەرقەرار بوونی خەباتێکدا نییە کە لە بەرژەوەندییەکانی گشتەوە , بەرژەوەندییەکانی تاك بپارێزێت . ئەم ناوەندێتی یە ڕێك بە پێچەوانەی ناوەندێتیە سروشتییەکانەوەیە . ڕێك بە پێچەوانەی دایلەکتیکەوەیە . ڕێك بە پێچەوانەی خزمەت کردن بە تاك تاکی مرۆڤەکانەوەیە . ڕێك بە پێچەوانەی ئاراستەی خەباتی چینایەتییەوەیە . ئەم ناوەندێتییە تەنیاوتەنیا لە پێناوی هەڵاواردن دایە . لە پێناوی باڵا دەستی بەشێکی کەمی ئەندامانداییە کە ڕابەرایەتین بە سەر بەشێکی هەرە زۆری ئەندامانی تردا , کە ڕیزەکانی خوارەوەن . لە پێناوی هێشتنەوەی جیاوازی چینایەتیدایە . تەنیا ناوەندێك لە تەشکیلاتەکاندا کە هاوجووت بێتەوە لەگەڵ ناوەندە سروشتییەکاندا , ناوەندێتی خوارەوەیە . دابەزینی ناوەند لە سەرەوە بۆ خوارەوە , جێخستنی دایلەکتیکە لە ڕێکخستنی تەشکیلاتەکاندا . جێخستنی خزمەت کردن بە تاك "فەرد "ە لە گشتەوە . جێخستنی بەرژەوەندییەکانی چینی کرێکارە . جێخستنی بەرژەوەندییەکانی سەرجەم کۆمەڵگای مرۆڤایەتییە . ئەم مەسەلەی ناوەندێتییە بووە بە بنەمایەك لە مارکسیزمدا , بەڵام لە جیاتی ناوەند ووشەی پێشڕەو بەکار هاتووە . کرێکاران پێشڕەوی کۆمەڵگان . کۆمۆنیستەکان پێشڕەوی چینی کرێکارن . حزبی کۆمۆنیست حزبی پێشڕەوە . لە ناو حزبیشدا کۆمیتەی ناوەندی پێشڕەوە . لە ناو کۆمیتەی ناوەندیشدا , مەکتەب سیاسی پێشڕەوە . لە ناو مەکتەب سیاسیشدا سکرتێر پێشڕەوە . بە بەراوورد بە سکرتێریش , لیدەر پێشڕەوە . سکرتێر ئەندامی مەکتەب سیاسی یە , بەڵام لیدەر لەوە گەورەترە کە ئەندامی مەکتەب سیاسی بێت . فکرەی ناوەند و پێشڕەو لە بنەڕەتدا یەك شتە . لە هەردووکیاندا مەبەست تەوەرە پێ بەستنی دەرەوەی دیاردەکەیە بە دەوری ناوەوەیدا . لە سەر بناغەی ئەم ئایدیایەوەیە کە دەبێت گوایە ڕیزەکانی خوارەوەی تەشکیلات و لێپرسراوەکان و ئۆرگانەکان " بە کۆمیتەی ناوەندی و دەفتەر سیاسی شەوە " و تەنانەت سکرتێری حزبیش , هەر هەموویان پێکەوە , تەوەرە ببەستن بە دەوری ئەم پاشایەدا کە ناوی لیدەرە . وە دەبێت لە سەر ئاستی کۆمەڵگاش ئەم پاشایەی کۆمۆنیستەکان بە چینی کرێکار و کۆمەلانی خەڵك بناسێنن . وە دەبێت وێنەکەی ئەم پاشا کۆمۆنیستە بە جۆرێك بەرزی بکەنەوە و بە خەڵکی دەرەوەی حزبی بناسێنن , کە نەك تەنیا ڕێز لە خاوەنی وێنەکە بگرن , بەڵکو دەبێت ڕێز لە خودی وێنەکە خۆیشی بگرن

. هەر بوونی ئەم فکرەی لیدەرە کە هاوڕێ مەنسور هێناویەتی یان جێگای ڕەزامەندیی بووە , بەڵگەیەکی ترە بۆ نامۆ بوونی دایلەکتیك بە میتۆدی هاوڕێ مەنسور .میکامیزمە کۆمەڵایەتییەکانی بە دەست هێنانی سەرکەوتن وە یان وەر گرتنی دەسەڵات لە قەڵەمڕەوی سیاسیدا هەرچییەك بن , دەبێت لە مەیدانەکانی خەباتی چینایەتیدا , لە ڕزگار بوونی سەرجەم مرۆڤایەتییەوە سەرچاوە بگرن . بەرجەستە بوونەوەی بەرژەوەندییەکان و ڕزگار بوونی سەرجەم مرۆڤایەتیش لە خەباتی چینایەتیدا , لە ئازادی بێ قەیدوبەندی ڕا دەربڕین و ئازادی بێ قەیدوبەندی هەڵسووڕان و یەکسانی لە دەسەڵاتدایە . ئەگەر لە کاری تەشکیلاتی و شێوەکانی تری خەباتی چینایەتیدا بەو ڕاشکاوییە گوزارشت لە ئازادی و یەکسانی نەکرێت و هەر لەوێشەوە کردەیی نەکرێتەوە , ئەوە بە لاڕێدا بردنی ئەو خەباتە و چەواشە کردنی هەڵسووڕاوەکانیەتی . ئەم دوو لافیتەیەی کە من بەرزم کردوونەتەوە : ئازادی بێ قەیدوشەرتی ڕا دەربڕین و هەڵسووڕان , وە یەکسانی لە دەسەڵاتدا " , سەبارەت بە کاری تەشکیلاتیی ڕێگری بەردەم هەموو جۆرە لادانێکە لە مارکسیزمدا . ڕێگری بەردەم ڕۆشنبیریی چەپ و سیکتاریزمە . ڕێگری بەردەم لۆکاڵ پێ کردنی چینی کرێکارە . ڕێگری بەردەم پاشکۆ پێ کردنی چینی کرێکارە بۆ حزب . تیابەری جیاوازی چینایەتییە لە ناو حزبدا . هێنانەوە و گونجاندنی خەباتی سیاسی تەشکیلاتییە لەگەڵ دامەزراندنی کۆمەڵگای سۆشیالیزمی ڕاگوزاردا . گوزارشت لێکردنی سیاسیانە و کۆمەڵایەتییانەی بەرژەوەندییەکانی سەرجەم مرۆڤایەتییە لە خەباتی هەمەلایەنەی ڕۆژانەدا . هێنانە مەیدان و کارا کردنەوەی زانستی دایلەکتیکە لە مەیدانەکانی خەباتی چینایەتیدا . هێنانە خوارەوەی ناوەندێتی سەرەوەیە . وەلانانی سیستمی زنجیرە مەراتیبە . وەلانانی دیسپلینی حزبی یە .جێخستنی پرەنسیپە مرۆییەکان و گوڕ پێدانەوەی ڕادیکالیزمە . جێخستنی سنووربەندی خەباتی سیاسی چینی کرێکارە لەگەڵ چین و توێژەکانی تری کۆمەڵگادا . پیادە کردنی ڕابەرایەتی بە کۆمەڵە . بە فەرمی نەناسینی دەقە لە دەرەوەی ڕەخنەدا . ئەمانە و زۆری تریش هەن " وەك وەلا نانی خود گەرایی –زاتییەت – و زیندوو کردنەوەی گیانی هاوڕێیەتی و نەهێشتنی دیاردەی دووکەرت بوونی حزب و کۆکردنەوەی کۆمۆنیستە پەرەوازەکان و کۆکردنەوە و یەك پێگرتنی خەباتە جیاوازەکانی ڕۆژانەی دەرەوەی حزب بۆ دادپەروەری کۆمەڵایەتی و هتد . " کە لەو دوو لافیتەیەدا بەرجەستە دەبنەوە .

دابین کردنی ئەو دوو فاکتەرە " ئازادی و یەکسانی " لە حزبدا , فەراهەم بوونی زەمینەی دەست ڕاگەیشتنە –بە بەرزترین شێوازی مرۆییانە – بە میکانیزمە کۆمەڵایەتییەکان بۆ گۆڕانکاری و بە دەست هێنانی دەسەڵاتی سیاسی چینی کرێکار . ناتوانرێت پروپاگەندە و ووروژاندن و سازدان کە لە دوایین کۆپلەی لاپەڕە 6دا هاتووە , بە سەربەخۆ لە ئازادی و یەکسانی ئەندامان بە ئاقارێکدا ببرێت کە بە ئەنجامێکی دروست بگات . کار کردن بەو 3 میکانیزمە " پروپاگەندە و ووروژاندن و سازدان " پێش هەموو شتێك پێویستی بە ڕاستگۆیی هەیە لە ڕێڕەوی خەباتی چینایەتیدا . ڕاستگۆیی لە حزبدا لە سەر بناغەی ئازادی بێ قەیدوبەندی سیاسی و هەڵسووڕان و یەکسانی لە دەسەڵاتدا نەبێت , داناڕێژرێت . ڕاستگۆیی پەیوەندییەکی گیانی بە گیانی هەیە لەگەڵ ئازادی و یەکسانیدا .میدیا وەکو ئامرازێکی گرنگ و ڕادیکالیزمیش وەکو خاسیەتێکی بزووتنەوە کۆمەڵایەتییەکان و حزبەکانیان , دەبنە دوو توخمی کارای خەباتی چینایەتی و دوو هۆکاری گەورەی بردنە پێشەوەی " پروپاگەندە و ووروژاندن و سازدان " و لە هەمان کاتیشدا پەیگیرانە پەیوەست دەبنەوە بە ئازادی و یەکسانی ئەندامان و ڕاستگۆییش ئەو ڕۆشناییە دەبێت کە خەڵك لێیەوە دەیانبینێت . من دەمەوێت ئەوە بڵێم سەبارەت بە حزبەکەی هاوڕێ مەنسور کە دەست بردن بۆ میکانیزمە کۆمەڵایەتییەکان لە پروپاگەندە و ووروژاندن و سازدانەوە تا دەگات بە ڕاپەڕین و شۆڕش , لە مەسەلەی وەرگرتنی دەسەڵاتی سیاسیدا بۆ دامەزراندنی سۆشیالیزم , ڕێك لە ئازادی و یەکسانی ئەندامانەوە دەست پێدەکات . هاوڕێ مەنسور کە دەڵێت : " ئەوە ئێمەین کە دەبێ بڵێین کاری کۆمۆنیستی چی یە . هەمان سەرچاوە لاپەڕە 11 " , خۆی واتەنی خودی بزووتنەوەی کۆمۆنیزم بەرهەمی خەباتی چینی کرێکارە . کەواتە ئەوە خودی چینی کرێکارە کە بە هاوڕێ مەنسور و هەموو کۆمۆنیستێکی تری ووتووە و دەڵێت کە کاری کۆمۆنیستی چییە . ئەوە بە فەرمی ناسینی بەرژەوەندییەکانی سەرجە مرۆڤایەتییە کە لە دادپەروەری کۆمەڵایەتی و ئەویش بۆ خۆی لە ئازادی

و یەکسانی هەمەلایەنەی تاکەکەسەکانی سەر ئەم گۆی زەوییەدا بەرجەستە دەبێتەوە , بە کۆمۆنیستەکانی ووتووە و دەڵێت کە کاری کۆمۆنیستی چییە . ئەوە تێگەیشتنێکی تیۆرییانە و کردەییانەیە لە دایلەکتیك لە مەیدانەکانی ماتەریالیزمی مێژووییدا , کە بە کۆمۆنیستەکانی ووتووە و دەڵێت کە کاری کۆمۆنیستی چییە . ئەوە دامەزراندنی حزبێکە کە لەگەڵ سۆشیالیزمی ڕاگوزاردا بێتەوە , کە لەگەڵ ئامراز بوونیدا بۆ خەباتی چینایەتییانەی چینی کرێکار بێتەوە , کە لەگەڵ ئازادییەکان و یەکسانی لە دەسەلاتدا بێتەوە , کە لەگەڵ هەڵوەشاندنەوەی خۆیدا بۆ گەیشتن بە کۆمۆنیزم بێتەوە ,, بە کۆمۆنیستەکانی ووتووە و دەڵێت کە کاری کۆمۆنیستی چییە .

(ئەوەی کە شەخسیاتت هەبێت , ڕوخسارە واقعییەکانت هەبێت , ڕابەران و هەڵسووڕاوانی ناسراوت هەبێت , شێوازێکی باو و واقعی ژیانی ئەو حزبە سیاسیانەیە کە دەیانەوێت بەهێز بن . تاك لە خەباتی سیاسیدا گرنگە . تاك ئەو دیاردەیەیە کە ڕوخسار دەداتە یەکیەتییەکان , حزبە سیاسی یەکان و بزووتنەوەکان . لاپەڕە 12)

کۆمۆنیزمی مارکس , کۆمۆنیزمی کرێکاری , بەم پێیە هەمیشە حزبی شەخسیاتەکانە . لاپەڕە 12)

خۆدەرخستن بە وێنەی ئینسانگەلێکی واقعی بۆ کۆمەڵێك ئینسانی مارکسیست , دەقاودەق سۆشیالیزمە . ئەرکی سۆشیالیزمە , خاڵی دەست پێکردنی سۆشیالیزمە , بە غەیری ئەمە سۆشیالیزم نییە . لاپەڕە 13)

وەرگرتنی دەسەلاتی سیاسی و هەبوونی شەخسیات , ئەو دوو لایە بوون کە هاوکێشەی خەبات و فکر و ئامانجی هاوڕێ مەنسوریان پێك دەهێنا . تاك لە کۆمەڵدا وە یان ڕوونتر بڵێم لە حزبەکەی ئەودا بەو ڕادەیە گرنگ بووە و شیاوی ئاوڕ لێدانەوە و بایەخ پێدان بووە کە یان وەکو شەخسیەت هاتووەتە دەرەوە یان لە پرۆسەی هاتنە دەرەوەدا بووە . هەڵسووڕانی پەیگیرانەی ئەندامان و کادران چڕ کراوەتەوە لە چۆنیەتی هەڵپە کردنیان بۆ خۆدەرخستن و ناسراو بوونیان لە سەر ئاستەکانی حزب و کۆمەڵگا . بەکار هێنانی شێوازە جۆراوجۆرەکانی هەڵپە کردن بۆ گەیشتن بە ناسراو بوون , جێگای قسەوباس نەبووە لای هاوڕێ مەنسورەوە . چۆنیەتی چەوساندنەوەی ئەندامان لە لایەن ئەو کەسانەوە بۆ گەیشتن بە مەرامی تایبەتی و چاوچنۆکانەی خۆیان , لای هاوڕێ مەنسور گرنگ نەبووە , چونکە لە دەزگای بیر کردنەوەی ئەودا بوون بە شەخسیات وەکو پۆزەتیڤترین ئەنجام بۆ هەڵسووڕانی حزبیی , جێکەوتە بووە . هاوڕێ مەنسور بە خۆی زانیبێت یان نەیزانیبێت , لەم مەیدانەدا وەکو کەسێکی ئاوێتە بوو بە تێڕوانینەکانی مەکیافیللی جووڵاوەتەوە . بە لایەوە ئامانجی پیرۆز گرنگ بووە . شێوازەکانی گەیشتن بەو ئامانجە چەند نا پیرۆزیش بووبێت " لە سنورێکی بەرتەسك و دیاری کراوی خەباتی تەشکیلاتی و سیاسیدا " , جێگای بێدەنگە لێکردن و چاوپۆشین بووە . ووتەکەی مارکس ئیتر لەم هاوکێشەیەی هاوڕێ مەنسوردا جێگای نابێتەوە کە دەڵێت : دەبێت بۆ ئامانجی پیرۆز , شێوازی پیرۆز بگیرێتە بەر .

شێوازی مرۆییانە لە کاری تەشکیلاتیدا دەبێت لە سەر بنەمای وەلانانی هەڵاواردن بێت . دەبێت لە سەر بنەمای هەڵپێچانی چەوساندنەوەی چینایەتی بێت . دەبێت لە سەر بنەمای یەکسانی بێت لە دەسەلاتدا . دەبێت لە سەر دەرگا کردنەوەی ئازادییەکانی ڕا دەربڕین و هەڵسووڕانی بێ قەیدوبەند بێت بە ڕووی ئەنداماندا . دەبێت لە سەر بەرجەستە بوونەوەی کۆی بەرژەوەندییەکانی مرۆڤایەتی بێت لە کردەیی کردنەوەی ئامانجە شەخسی و حزبی و چینایەتییەکاندا . هاوڕێ مەنسور کە دەڵێت تاك لە خەباتی سیاسیدا گرنگە , مەبەستی لە شەخسیاتە نەك لە ئەندامان . ئەو دەوری ئەندامانی هەر ئەوەندە بۆ گرنگ بووە کە قاڵدرمەی سەرکەوتنی شەخسیاتەکان بن . کۆمۆنیزمی مارکس , کۆمۆنیزمی کرێکاری , لای هاوڕێ مەنسور گومانی لە سەر نەماوە کە حزبی شەخسیاتەکانە . بە ئاشکرا و ڕاشکاوانە ئەو لافیتەیەی بەرز کردووەتەوە و دانی پێدا ناوە . ئیتر حزبی شەخسیات ئەو پێوانەیەیە کە هەموو کاروبارێکی تەشکیلاتیی پێ دەپێورێت . هاوڕێ مەنسور ئەم تێز و مەقۆلە داتاشراوانەی بە زۆر داسەپاندووە , بە بێ ئەوەی ئاماژە بۆ یەك ووتەی مارکس بکات . ئەمە نەك هەر لادانە لە مارکسیزم , بەڵکو فەرمانداری کردنە بە سەر فکری

مارکسیشدا بۆ سەرخستن و بە ئەنجام گەیاندنی ئایدیا ڕۆشنبیرییەکانی . کۆمۆنیزمی مارکس , کۆمۆنیزمی هاوڕێ مەنسور نییە . کۆمۆنیزمی حزبی شەخسیاتەکان نییە . کۆمۆنیزمی مارکس , کۆمۆنیزمی هەڵپێچانی کاری کرێگرتە و دەوڵەت و چینەکانە . کۆمۆنیزمی گشتی کردنەوەی بۆ هەتا هەتای موڵکایەتی تایبەتی یە . کۆمۆنیزمی نەهێشتنی دەسەڵاتە . کۆمۆنیزمی لابردنی کۆسپە چینایەتییەکانی بەردەم کێشمەکێشەکانی مرۆڤە لەگەڵ سروشتدا . کۆمۆنیزمی تێکشکاندنی بەربەستەکانی بەردەم ڕەها بوون " بەرەلا بوون , مەرەخەس بوون " ی ووزەکانی سەرجەم مرۆڤەکانی کۆمەڵگای مرۆڤایەتییە . کۆمۆنیزمی بەرز ڕاگرتنی وەك یەکی سەرلەبەری مرۆڤەکانە . کۆمۆنیزمی یەکخستنی پەیوەندییەکانی تاك و گشتە لە پێناوی یەك بە یەکی هەموو تاکەکاندا " تاکە کەسەکاندا , – فەرد-ەکاندا " . کۆمۆنیزمەکەی هاوڕێ مەنسور و کۆمۆنیزمەکەی مارکس , دوو کۆمۆنیزمی دوو چینی جیاوازن .

هاوڕێ مەنسور کە دەڵێت : (خۆدەرخستن بە وێنەی ئینسانگەلێکی واقعی بۆ کۆمەڵێك ئینسانی مارکسیست , دەقاودەق سۆشیالیزمە , خالی دەست پێکردنی سۆسیالیزمە , بە غەیری ئەمە سۆسیالیزم نییە) ڕێك تێڕوانینی میتافیزیکانەی خۆی بۆ گەیشتن بە سۆشیالیزم , ئاشکرا دەکا . سۆشیالیزم لای هاوڕێ مەنسور بریتییە لە خۆدەرخستنی کۆمەڵێك مرۆڤی بە ناو مارکسیست . وەك ئەوەی کە هەڵپێچانی کاری کرێگرتە و گشتی کردنەوەی موڵکایەتی و دامەزراندنی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا و لابردنی پارە و تیا بردنی دەوڵەت و دیکتاتۆریەت و حزب و چین و دەسەڵات , هیچ پەیوەندییەکی دوور و نزیکیان بە سۆشیالیزمەوە نەبێت .وەکو ئەوەی کە سۆشیالیزم قۆناغی تێپەڕ بوون نەبێت لە سەرمایەدارییەوە بۆ کۆمۆنیزم . وەکو ئەوەی سۆشیالیزم بە دەستی چەند کەسێکی دیاریکراو , کە لە دوانزە سوارەی مەریوان دەچن , دابمەزرێت . هاوڕێی ئازیزمان کە دەڵێت بە غەیری ئەمە سۆشیالیزم نییە , . دامەزراندنی سۆشیالیزمی وا ئاسان کردووەتەوە کە نەك هەر لە کۆڵ چینی کرێکاری کردووەتەوە , بەڵکو ئەندامەکانی حزبەکەشی لەو نێوەدا حەساندووەتەوە ! بە ڕای من , هاوڕێ مەنسور پێویستی بەو هەموو باس و خواسە نەبوو بۆ خۆدەرخستنی کۆمەڵێك ئینسان چونکە هەر لە سەردەمی خۆیدا کێشمەکێش لە ناو هەردوو حزبەکەی ئێران و عێراقدا بۆ پێشبڕکێ لە سەر ئەو پلەوپایەی خۆ دەرخستنە لە ئارادا بوو .دووکەرت بوونی حزبەکانیش هەر بەرئەنجامی ئەو پێشبڕکێیە بوو . سۆشیالیزم , بە داخەوە , لای هاوڕێ مەنسور پێناسەیەکی زانستییانەی بۆ نادۆزرێتەوە . وە بە میتۆدێکی پێچەوانەش بە دایلەکتیك ناکرێت پێناسەیەکی زانستییانە بۆ سۆشیالیزم پیادە بکرێت . نەبەستنەوەی سۆشیالیزم بە خەباتی جیهانیی ئەمڕۆی کرێکاران و شۆڕشە کۆمەلایەتییەکەیان و گشتی کردنەوەی موڵکایەتی تایبەتی و هەڵپێچانی کاری کرێگرتە و دروست کردن و هەڵوەشاندنەوەی دەوڵەتی کرێکاری و کۆمەڵگای کۆمۆنیزمەوە , وون کردنی خودی کۆمەڵگای سۆشیالیزم و نەزانینی چۆنیەتی دەست پێکردنە بۆ دامەزراندنی .

(بوعدێکی هەمیشەیی و لە پسان نەهاتووی هەڵسووڕانی ئێمە ئەوەیە کە پەیوەندییە کرێکارییەکانمان جۆش بدەین . بوعدێکی دیکەی هەڵسووڕانمان ئەوەیە کە بە پانتایی کۆمەڵگا و لە کێشمەکێشی دەسەلاتدا حزب وەکو ئامرازێکی واقعی بخەینە بەردەستی چینی کرێکار تا بۆ یەکلایی کردنەوەی یەکجاریی کۆمەڵگا ئەم ئامرازە وەك حزبی خۆی بە دەستەوە بگرێت . ئەگەر ئەمەی دووەمیان ئەنجام نەدەین , ئەوە لە ئەرکی کۆمۆنیستی خۆماندا درێغیمان کردووە . لاپەڕە 14 هەمان سەرچاوە).
مەسەلەی بە ئامراز کردنی حزب بۆ چینی کرێکار , مەسەلەی قسە و ئامۆژگاری و نیاز پاکی نییە , بەڵکو یەك مەسەلەی هەستیار و سەرومالی و تێکهەڵچووە بە تەواوی بەرژەوەندییە چینایەتییەکانی ئێستا و داهاتووی چینی کرێکار و سەرجەم کۆمەڵگای مرۆڤایەتی . هەر تەنیا پەیگیر بوون بە ڕا دەربڕین لە سەری و خۆبەستنەوەی تیۆرییانە پێیەوە , بە مانای کرێکاری بوونی حزب نییە . زۆر کەس لە پێش هاوڕێ مەنسور و سەردەمی ئەو و دوای ئەویش ووتوویانە و دەڵێن کە گوایە حزب دەکەن بە ئامرازی خەبات بۆ چینی کرێکار و نەشیان کرد . چینی کرێکار و کۆمەلانی خەڵکی بەشمەینەتیان زۆر لەم چاوەڕوانییەدا هێشتەوە . هاوڕێ

مەنسور وای زانیوە هەروا بە نیاز پاکی و دڵسۆزی و مرۆڤ دۆستی خۆی وەیان خۆی و چەند هاوڕێیەکی تری دەکرێت حزب وەك بەرهەم و دەستکەوت و ئامرازێك لە بازنەی هەڵسووڕانی چینی کرێکار و کۆمەڵگای سۆشیالیستیدا بێت . ئەمە هەر هەمان بیر کردنەوەی مرۆ دۆستییانەی هاوڕێ لینین ە لەمەڕ حزب و دەسەڵاتەوە کە هاوڕێ مەنسوریشی وەکو ڕابەرێکی مەیدانی لە خەباتی سیاسی و تەشکیلاتیدا دەرهێنابوو . کێشەکە لە پەیوەند بە هاوڕێ مەنسور و دڵسۆزی ئەودا نەبووە بۆ ڕزگار بوونی کۆمەڵگا , کێشەکە لە بیر کردنەوەی سەروچینایەتی ئەودا بووە بۆ مەسەلەی پەیوەندییەکانی حزب و کۆمەڵگا . هاوڕێ مەنسور یەك فاکت نادات بە دەستەوە بۆ ئاوێتە بوون و یەك پارچە بوونی حزب و چینی کرێکار . هەموو تێڕوانینە سەروچینایەتییەکانی ئەو و پێش ئەو و دوای ئەویش , لە لانەکردنەوەیاندا بە لای ئەندامانداندا بەرجەستە دەبێتەوە . گفتاری باش و کرداری باش بە تەنیا " ئەمە جگە لەوەی کە بە پێی کات و شوێن و لە هەلومەرجە جیاوازەکاندا گۆڕانکارییان لە باری چەندایەتی و چۆنایەتییەوە دێت بە سەردا " , فاکت نین بۆ کرێکاری بوونی حزب . حزب کاتێك دەبێت بە ئامرازی خەبات بۆ چینی کرێکار , کە لە ناو خودی حزبدا ئازادی ڕا دەربڕین هەبێت . ئازادی ڕا دەربڕینیش کاتێك دەبێت , کە ئازادی هەڵسووڕان هەبێت . ئازادی هەڵسووڕانیش کاتێك دەبێت , کە یەکسانی لە دەسەڵاتدا هەبێت . بوونی یەکسانیش لە دەسەڵاتدا پێداویستی ناوەندێتی سەرەوە و زنجیرە مەراتیب لا دەبات . بە لاچوونی ئەو دوانەش " ناوەندێتی سەرەوە و زنجیرە مەراتیب " ئیتر دیسپلینی حزبیی هیچ مانایەکی نامێنێت . نەبوونی ئەم فاکتەیە " یەکسانی لە دەسەڵاتدا " کە هەموو باسە تیۆرییەکانی هاوڕێ مەنسور لەمەڕ حزب و چینی کرێکارەوە هەڵدەوەشێنێتەوە . درك نەکردنی هاوڕێ مەنسور بە مەقوڵەی یەکسانی لە دەسەڵاتدا , ئەو ڕێگەیە بووە کە هاوڕێ مەنسوری لە چینی کرێکار دابڕیوە و گەیاندوویەتییە ناو توێژی ڕۆشنبیرانەوە . هاوڕێ مەنسور هەر لەم ووتەبێژییەیدا " سوخەنرانی " لەمەڕ حزب و کۆمەڵگاوە , لە لایەکەوە حزب دەکات بە نوێنەری چینی کرێکار و لە لایەکی تریشەوە حزب دەکات بە ئامرازی خەبات لە دەست چینی کرێکاردا . لە لایەکەوە بە حزب دەسەڵاتی سیاسی وەردەگرێت و لە لایەکی تریشەوە حزب دەدات بە چینی کرێکار تا دەسەڵاتی سیاسی پێ وەربگرێت " واتە چینی کرێکار دەسەڵاتی سیاسی وەر بگرێت " . لە لایەکەوە چینی کرێکار بە حزب دەهێنێتە مەیدان و لە لایەکی تریشەوە چینی کرێکار حزب لە مەیداندا هەڵدەسووڕێنێت . ئەم ناکۆکییانەی هاوڕێ مەنسور تێی کەوتبوو , بێ چارەسەر هەتا ئەمرۆ ماونەتەوە و دەشمێننەوە .

(مەبەستم ئەوەیە کە کرێکار وەکو چینێك ئەم حزبە هەڵبژێرێت و بڵێت من لە نێو ئەو ئەڵتەرناتیڤانەدا کە هەن لەگەڵ ئەم حزبەدا دەڕۆم . لاپەڕ 14 هەمان سەرچاوە) . ئەو پرسیارانەی کە سەبارەت بەم ئایدیایەی هاوڕێ مەنسور خۆیان دەخەنە ڕوو , ئەمانەن : 1- چینی کرێکار بۆچی پێویستە ئەو حزبە هەڵبژێرێت ؟ 2- ئەو حزبە ئەگەر جیا نییە لە چینی کرێکار بۆ وەکو یەکەیەکی سەربەخۆ لە ناو حزبەکانی تردا جێگەی خۆی دەست نیشان دەکات و وەك حزبەکانی تر ئەمیش هەمان جۆر خۆی بە ئەڵتەرناتیڤێك دەناسێنێت ؟

3- چینی کرێکار ئەگەر لەگەڵ ئەو حزبەدا بڕوات بە کوێ دەگات ؟ 4- بۆ دەبێت چینی کرێکار لەگەڵ ئەو حزبەدا بڕوات , ئەی حزبەکە خۆی بۆ لەگەڵ چینی کرێکاردا ناڕوات ؟ 5- چینی کرێکار بۆ دەبێت لە ڕێگای حزبەوە خەباتی چینایەتییانەی بە ئەنجام بگات و گەڕان بە شوێن ڕێگای تریشدا بۆ ناخرێتە دەستوری کارەوە ؟ 6- بۆ هەر دەبێت حزب بکرێت بە ناوەند و چینی کرێکار بەو زۆری یە بە دەوریدا کۆ ببێتەوە , ئەی بۆ نابێت حزبەکان و ڕێکخراوەکان و کۆڕوکۆمەڵەکان بە دەوری چینی کرێکاردا کۆببنەوە ؟ 7- ئەگەر لە دەزگای بیری چەپدا ناوەند " مەرکەز " هەر دەبێت کەمینە بێت و زۆرینە بە دەوریدا کۆ ببێتەوە , ئەی خۆ ناوەند لە ئەتۆم و خانە و کۆمەڵەی ڕۆژەکاندا بە شێوەیەکی گشتی بە پێچەوانەوەیە و کۆمەڵگای مرۆڤایەتیش لە ڕووی پەرەسەندنی هەمەلایەنەیەوە یاساکانی سروشت زاڵە بە سەریدا ؟ (لە ئەتۆمدا ژمارەی پرۆتێنەکان و نیوترۆنەکان کە ناوك پێك دەهێنن لە ژمارەی ئەلکترۆنەکان زیاترن . لە خانەشدا ئەگەر تەنیا ژمارەی جیناتەکان کە لە سەر " دی ئێن ئەی " ە و لە ناو

کرۆماتینەکاندایە وەر بگیرێت لە ژمارەی هەموو تەنۆلکەکانی سایتۆپلازم کە بە دەوری ناوکدا تەوەرەیان بەستووە زیاترن . لە کۆمەڵەی ڕۆژیشدا هەرچەند هەسارەکان و مانگەکان و کۆمێتەکان و ئەسترۆییدەکان و میدیۆڕایتەکان ژمارەیەکی بەرچاو پێك دەهێنن , بەڵام هەر هەموویان کۆ بکەیتەوە و بیانخەیتە ناو ڕۆژەوە نەك هە جێیان دەبێتەوە تیایدا , بەڵکو تەنیا بەشێکی بچوکیش لەو تەنە زەبەلاحەی ڕۆژ داگیر دەکەن . لە سەر ئاستی کۆمەڵگاش بۆ شۆڕش و دامەزراندنی حوکومەتی کرێکاری و سۆشیالیزم , کە چینی کرێکار دەبێت بە سەنتەر و چین و توێژەکانی تر ئارەزوومەندانە یان زۆردارەکییانە بە دەوریدا تەوەرە دەبەستن , زۆربەی زۆری دانیشتووان پێك دەهێنن) .

(لە سەرەتاوە بڕیار وابوو کە چینی کرێکار و کۆمۆنیزمی کرێکاری وەکو ئالاَ بە دەستی هەموو ئازادی و یەکسانی یەك لە کۆمەڵگادا دەربکەون . لاپەڕە 16 همان سەرچاوە) .

من ناچمە ناو زنجیرە ڕێژەیی و ڕەهاکانی ئازادی مرۆڤەکانەوە , لە کۆمەڵگاکان و لە بەرانبەر سروشت و دیاردەکانیدا . چونکە بینینەوەی ڕێژە و ڕەها لە یەکتریدا و لە مەیدانەکانی ئازادی مرۆڤدا , بۆ خۆی باسێکی زانستی و دوورودرێژە , توانا و دەرفەتی منیش لە ئێستادا بۆ ئەو باسە ئاڵۆزە کەمە . ئەوەی لێرەدا سەرنجی من ڕادەکێشێت دوو هێزی سەربەخۆ لە یەکتری و لە هەمان کاتیشدا چوون یەکن . چینی کرێکار و کۆمۆنیزمی کرێکاری یە , کە هەردووکیان ئالاَ هەڵگری ئازادی و یەکسانین . ئەم دووانە کە لە جەوهەردا یەکن , بۆ دەبێت دوو هێزی جیاواز و دابڕاو بن لە یەکتری ؟ بۆ یەکێکیان بەشێك نییە لەوی تریان ؟ بۆ هەردووکیان هەمان ئەرکی کۆمەڵایەتییان پێ سپێردراوە ؟ ئەم دوو هێزە بۆ تەریبن بە یەکتری ؟ ئەگەر ڕاستەوانە لە خەبات و ئامانجدا لەگەڵ یەکتریدا دێنەوە , بۆ بە یەکتری ناگەن و لەگەڵ یەکدا ئاوێتە نابن ؟ ئەم هەلومەرجە چۆن پەیدا بووە و چۆنیش لە ناو دەبرێت ؟ ئەگەر کرێکاران ڕۆژانە لە ناو ڕیزەکانی خۆیاندا ئازادی و یەکسانی لە بەرانبەر یەکتریدا پیادە دەکەن , ئەی حزبەکانی بزووتنەوەی کۆمۆنیزمە کرێکارییەکەی هاوڕێ مەنسور لە پیادە کردنی ئازادی و یەکسانی دا لە ڕیزەکانی تەشکیلاتەکانیاندا و لە بەرانبەر یەکتریدا بە چ ئاقارێکدا دەڕون ؟ (سەرەنجام یەکێك لە کارەکانی کادری حزب ئەوەیە کە ئەندامە باشەکان هەڵئەبژێرێت و کاریان لە سەر ئەکات , ماتریالیان ئەداتێ , قسە و باسیان لەگەڵ ئەکات و هەوڵ ئەدات پەروەردەیان بکات . لاپەڕە 17 هەمان سەرچاوە) .

هاوڕێ مەنسور نەك هەر جیاوازی خواز بووە لە نێوان ئەندامان و ڕابەرایەتی و لایەنگری ڕابەرایەتی بووە , بەڵکو جیاوازی خواز بووە لە نێوان ئەندامان خۆیشیاندا . ئەوەتانێ ڕیزەکانی خوارەوە لە ئەندامان دابەش دەکات بە سەر باشەکان و ئەوانی تردا . کادرەکان وەکو ئەندامانی ڕیزەکانی سەرەوە دەبێت ئەندامە باشەکان لە ڕیزەکانی خوارەوە هەڵبژێرن و قسەیان بۆ بکەن و پەروەردەیان بکەن بەوەی کە شیاوی هاتنە ناو ڕیزەکانی سەرەوە بن .ئەم سیستمی زنجیرە مەراتیبە لە حزبەکاندا هەر دەبێت ئەو لۆژیکە بە خۆیەوە بگرێت کە جیاوازییەکان قووڵتر بکاتەوە . ئەندامە باشەکان لە حزبدا و لە ڕیزەکانی خوارەوەدا دەبێت کامانە بن ؟ بێگومان بە پێی ئەو بیر کردنەوە سەروچینایەتییەی هاوڕێ مەنسور لەمەڕ حزب و چۆنیەتی دابەش بوونی کار بە پێی سیستمی بۆرژوا تیایدا , دەبێت ئەندامە باشەکان ئەوانە بن کە گوێ ڕایەڵ و هۆش ڕۆبەتی و سیکتاریست و لیدەریستن .

کۆتایی هات

2006-4-1